

Ngwanana ya Bohlale

Sesotho

Mohato

3B



Sodi Sibiya



Medumo

jw, mp

Poeletso

ee, ii

Ngwanana ya Bohlale

Sesotho

Mohato: 3B

ISBN: 978-1-77981-499-9

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Sodi Sibiya

Mofetoledi: Gabogaisane Sikhipa

Motshwantshisi: Karma Bosman

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.

Ngwanana ya Bohlale



Sodi Sibiya

Mponeng ke ngwanana ya bohla le haholo. O ne a na le kelello ya ho nahana ka potlako. Mponeng o filwe porojeke ya dijalo. Mponeng o batla ho jala jwang habo.





Mponeng ha a batle batho ba mo thusa. O ne a nahana hore ba tla mo soma.” Bonang Mponeng o a hloleha.”

Ke Mponeng ka nnete le dithutong. O ne a le matla, a le sebete. O ne a etsa dipatlisiso, ha a batla ho etsa ho hong. Ka pele le hona.





Mponeng o ile a ya laeborari ya sekolong. A batla buka ya dijalo.

“Buka ya dijalo e tla mpontsha mehato” A bua jwalo a nahana ka mehato ya ho jala.

O fumane buka e ka mo thusang. Mponeng o bohlale. O fumane buka ka potlako, o thabile.





Mponeng a kgotha, le ha a ne a se na
tjhelete. A lokela ke ho ya lata mokotleng wa
hae. “Ke lokela ho sebedisa tjhelete eo ntate
a mpoloketseng yona”

A reka jwang mme a bo jala. Serapana sa hae ya eba dimitara tse hlano botelele le tse tharo bophara. A qala ho nosetsa jwang boo a bo jetseng. A sebedisa emere e masoba. Serapana sa Mponeng se setle, se na le jwang bo botle.





Jwang ba qala ho hola. Ba ba mmala o mo tala. Ka mora matsatsi a lemoha hore serapana se tletse dikokonyana le ditsie.” Ha e le tsena tsona, di tlo mpolaela jwang.”

Ha a na moriana wa ho di bolaya. Ha a na letho la ho reka. O tla etsa jwang? Naa a ka di bolaya ka metsi a belang? Sena se ka bolaya le jwang boo a bo jetseng.





A nka hape buka ya dijalo. E tla bula kelello ya ka. Ke tla hlokomela jwang bona. A qala ka ho sheba lenaneo la dikahare. A bona leqephe le bontshang hore o ka bolaya jwang dikokonyana.

Mponeng a fumana leano. O tla etsa moriana wa ho di leleka. “Buka ena e a tseba hore ke batla ke potlakile. E fana ka lesedi leo ke le hloakang. Kajeno, dikokonyana tsena di tla ntseba hantle hore ke mang.”






Ho iketsetsa sebolayadikokwanyana ho bonolo. Mponeng o bala se ka bukeng. O hloka tse lateng:

Qala ka ho tshela dikopi tse nne tsa metsi ka hara jeke. Ebe o eketsa ka kgaba tse hlano tsa sesepa sa dijana.

Ho re sebolayadikokwanyana se lekane serapana kaofela, Mponeng o tshwanetse ho eketsa disebediswa. A tshela dikopi tse mashome a mabedi tsa metsi ka hara emere.





Jwale Mponeng o lokela ho eketsa sesepa sa dijana. Ke tla hloka dikgaba tse kae? A qala ho bala:

Dikopi tse nne = kgaba tse hlano

Dikopi tse leshome = kgaba tse leshome

Dikopi tse leshome le metso e mmedi =
kgaba tse leshome le metso e mehlano

Mponeng a tswela pele ka ho bala ho fihlela dikopi tse mashome a mabedi. Jwale moriana o tla lekana. Mponeng o kgotsofetse.





Sebedisa botlolo ya ho fafatsa. Fafatsa hohle moo o jetseng jwang. Mponeng a fafatsa jwang ka moriana letsatsi le letsatsi. A qeta dibeke tse tharo a etsa jwalo

Jwang ba Mponeng bo qala hoba mmala o mo tala. Ba hola, bo botle. Ke jwang bo dulang bo le botala selemo le mariha. Jwang bo hloka ho sehwa.





Mponeng a batla sekere se seholo. A dula fatshe hodima jwang. A qala ho seha jwang ka sekere. Joo! Jwang ba Mponeng bo botle, ebile bo a kgahla. Ke jwang bo dulang bo le botala selemo le mariha.

Mponeng a qala ho thaba. Jwang ba
Mponeng bo botle. Mponeng o atlehile ka
bohlale ba hae. Jwale Mponeng ke mponeng
wa nnete!





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

